

САНА ОЛОХ

Х а н ы а т
1931 сыл алтынны
ыйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№ 75-76
(4809-4810)

1976 сыл. Бэс ыйын 24 күнэ
чэппизр

Сыланата
2 харчы

“... Соботуопкаланар от, сенаж, сиилэс, от мээкинэтин, гранулламмыт уонна брикеттэммит аһылыктар үрдүк хаачыстыбалаах буолууларын хааччыйахха, ураты бол-бомтону хаһаайыстыбаларга аһылын ресурсаларын эбии муньунарга уонна көдүүстээхтик туһанарга резерв-ни барытын туһаныыга ууруохха”.

(ССКП Ичин Комитетын уонна ССРС Министрдарын Советын Уураабыттан).

ОТТООҔУНГА—БАРЫ КУУҔУ!

И. П. Л И С Т И К О В,
ССКП райкомун бастакы
секретарь.

ССКП XXV съези тыа хаһаайыстыбатын салгым сайыннарыыга партия уонна норуот иннингэр сүткөн улахан соруктары туруорда. Олору ситиһиниэхтээх быһаарыы дөйдуу аһылык-төлүнөн уонна тыа хаһаайыстыбатын сырсаппа хааччыйыыга, сөптөөх резерв-лэри тэрийиэхтэ, куорат уонна дарбаана материал-най-культурнай өлөхтөрүн усулуобуйатын чугасаһын-нарыыга быһаччы көмөлөһүөхтөөх.

Съезд сүөһү интититин төрүтүнөн аһылык базата бу-ларын өссө биирдэ төһөрбөтөөн бэлэттээтэ.

Коммунистическай партия уонна Советскай прави-тельство дөйду тыатын хаһаайыстыбатын салгыы мо-дунуук өрө көтөрүүгө, колхозтар уонна совхозтар произвостволарын көдүүһүн үрдэтүүгө туһайылы-кыбыт дьаһаллары утуумалык ылааллар. Олоргон дьө-һуннаахтарынан «1976 сылга үүнүү хомурун, тыа ха-һаайыстыбатын бородуукталарын уонна сүөһү аһылы-гын соботуопкалааһыны аһаччыларга эбии дьаһаллар туустарынан» итинэн «Хаһаайыстыбалар коопераци-оннаахтарыгар уонна агропромышленнай интеграцияга өлөбүрүн тыа хаһаайыстыбатын произвоствотын идэ-титинин уонна кининэн түмүүнү салгыы сайыннарыр туһунан» соторутаары уураахтар буолаллар. Ичи докумуоннарга хас биирдин республикада, кыраайга уонна уобаласка, хас биирдин оройуонга уонна хаһа-йыстыбада сүөһү аһылыгын огорууну тосту тупса-рыыга дьаһаллар системаларын өлөхтүүххэ, бу дьаһ-ланы сүөһү интититин аһылык бары көрүһөрүнэн хааччыйыы боппуруотуа толору быһаарыларын курдук дьаһаллыныахха дьон дьонноттук ыйылыныа.

Онуэс пятилеткада биигити оройуонмут общественнай сүөһүтүн аһсаана салгыы элбэттиллиэхтээх, миниттэн бородууксууһу ылыа хэһэйбэ эккэ 19 бырыһаан, үүккэ 17,6 бырыһаан үрдэтиллиэхтээх, үүтү уонна эти государствога туттарыы көмөбүдэрэ лаппа улаа-тынырыахха тахтар. Ичи соруктары ситиһиниэхтээх быһаарар туһугар ССКП Саха уобаластаары ХХХ уон-на оройуоннаады ХХIV партийнай конференциялар уураахтарын өлөххэ киллэрэн, чүгастаары сылларга общественнай сүөһүгэ туруктаах аһылык базатын тэ-рийиэхтээхтэр. Ордук улахан болдомтону сүөһүгэ сү-мэһиннээх аһылыктары соботуопкалааһыныга (хас ынах аһсын үстүү тоннаттан итэрэһэ суох сиилэс тонна се-наж тиксэр тына) ууруохтаахтэр.

Ичи эппиэттээх соругу толорор туһугар оройуон-наады партийнай тэриктэ хааччыйыа уонна көдүүсэ пятилеткатын бастакы сылыттан ыла тыа сириг үлэ-һиттэрин ортотугар үгүс өрттөөх тэрийэр уонна интэр-үлэни ыытар эбээһинэстээх.

Быйыл оройуон совхозтара 36000 тонна оту, 4400 тонна сиилэһи, 2400 тонна сенажы, 800 тонна от мээккэтин соботуопкалаахтаттар, 800 тонна прес-сэммит оту бэлэмниэхтээхтэр. Итиннэхэ кыахтар би-һинэхэ толору бааллар. Сир айы от өлгөмүк үүнэр туруктаах. Үлэһит илии да, техника да суох буола-тах. Барыта байыбегиттэн, үлэни хайдах тэрийбегиттэн, дьону хайдах көрүлүүрбүтүттэн түтүлүтээх.

Совхозтар рабочай былааннарын быһытынан, сүбү күннөргө сараланар от хомууругар барыта 13 ме-ханизированнай, 24 механизированнай аңардаах, 32 ко-ло уонна 38 илии эвенолара туруоруллуохтаахтар, онно 171 трактор (ол иһингэр 31 тиһиликтээх) үлэ-лэтиллиэхтээхтэр. Итини таһынан сыланы уонна сена-жа соботуопкалааһыныга 10 аңаллаах, бастааланнай састааптаах эвено тэриллиэхтээх.

Билигин, ханымк бадарар саала үлэрдэ буоларын курдук, от хомууругар ситиһини механизация бы-һаарар. Ааспыт өттүгэр бу салаада биигити былаар-костор итэбастэрдээх үлэлээн кэлбиппит: бииринэн, ме-ханизированнай эвенолар аһсааннара олус адыһага (Эрилик Эристин аатынан совхозка төрүт суоба); ик-кинэн, ичи да эвеноларга үлэ тэрээһинэ мөлтөх этэ; үсүнүнэн, техниканы туһаныы көдүүһэ эрийиллэрин үсүлүнэн, олор охсууларыгар үлэ огоруу-курдук үрдүгэ суоба. Олор охсууларыгар үлэ огоруу-курдук үлэһиттэр буолара. Холбоур, былырын оройуон үлэһиттэр оттоонунга кытыбыт бикр кили ортотунан

сайын устата 16,8 тонна оту бэлэмнээбитэ, механиз-ированнай эвено хас биирдин чилиһэ 81,7 тонна, ме-ханизированнай аңардаах эвено биир отчута 32,3 тонна аһылыгы соботуопкалаабыта. Көло уонна илии эвенола-рыгар көрдөрүү лаппа намыһах этэ. Итигэр түмүктэ-рингэр соботуопкаланар от бэйгэ тулар саланата ела-пайы өлүс үрдүк уонна хаһаайыстыбалар ички өлүс-лэригэр наһаа уратылардаах этэ. Быйыл ичи итэрэһи туоратар туһугар элбэхтик үлэһиттэхтинэ сатаанар.

Оройуон бастың эвеноларын, отчуттарын холбоурда-ра, үлэни сатабыллаахтык тэрийдэххэ, техниканы ко-дүүстээхтик туһаныахха, бийиги оройуонмут усулу-обуйатыгар да оттоонунга үрдүк көрдөрүүлэри сити-һэр кыахтар баалларын бигэртэтэлэр. Ол курдук, 1975 сылга Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтаары отделениегэр коммунист И. И. Сергеев механизиро-ваннай эвенога хас биирдин килиһингэр 133-түү тонна оту соботуопкалаан, отделениега бэлэмнэммит от 45 бырыһаанын биирбитэ. Эһиэ ичи совхоз Болтоноттоогу отделениегэр В. И. Седалинчен калотун эвеногун хас биирдин отчута 55,5 тонна - бастың хааччыйыахха, оту бэлэмнээн совхозка өрө буолабыла, оройуонга эһиэ бастаабыта.

Онон от хомуурун курдук быһаарыахха сезоннай хампааньыда тэрээһин, дууһуу быраап. Сыйаарыа-кыбыт техниканы күннөтэ үчүгэйдик көрөн-аһтан ко-дүүстээхтик туһаныахха, хөдүһүн усулуобуйаларыттан кө-рөн дьон үлэтин сатабыллаахтык тэрийдэххэ, бу ба-йааах өт дьылга элбэги оттоохха сөн.

Республика бастың хаһаайыстыбаларын уонна эвено-ларын холбоурдарынан оттоонунга саңа технология-га киирингэ быйыл Карл Маркс аатынан совхоз ме-ханизатордара үчүгэй көрүлүүһүннэ огорон хомуур үлэ-тигэр балаача көхтөөхтүк, тэрээһиннээхтик бэлэмнэ-нилэр. Кинилэр, тракторнай агрегат огоруугутун үр-дэтэр оттоонугу өйтөн булан айдылар уонна оту хар-былар кыраабыллары эбии холбоотулар. Боруобалаан көрүү саңа оттоонуктар көдүүстээх буолуохтарын көр-дөрдүлэр. Одуулуун механизатордарын баччынарын оройуон атын совхозтарын специалистара, механика-тордара иһлэ хабан ылан туһаналлара, от хомууру-гар тутталлара наада.

ССКП обкомун уонна Саха АССР Министрдарын Со-ветин уураахтарынан быйыл республикада от хомуу-ра бэс ыйын 25 күнүттэн сараланыахха уонна бала-дан ыйын 13 күнүгэр түмүктэниэхтээх. Онон хомуу-рга быһаччы киирэр көм сүбү тийэни кэлэ. Ол үрү-нүн үгүс сирдэргэ бэлэмнэнии үлэ билигин дарааһы-төрүллэ илик. Ордук трактордар, тыа хаһаайыстыба-тын хасыйыналарын өрөмүөннөрө тардылына. Бу ким-хаһа иһиннэ Эрилик Эристин аатынан совхоз-ка сыйыаһаах. «Сельхозтехника» холбоһуга совхоз-тары хомуурга туһанылар техниканан, сиппалас чап-тарынан хааччыйытытар эһиэ бытаарым тахсанэрэр. Совхозтар сорох отделениеларыгар эвенолар састаап-та өссө да сити чуолкайдана, кинилэргэ наада буо-лар техника, инвентарь толору сыйаарылаа илик. Сүөһүгэ сүмэһиннээх аһылыктары бэлэмнээһингэ бы-йыл былаан лаппа эбэллэбитин, көрдөбүл күүскэ ту-руоруллубутун үрдүнэн итиннэхэ аңаллаах улаһаа-лары огорууга, атын да тэрээһин үлэлэргэ биллэр-көстөр бытаарыы таһаарылына. Совхозтар дирекци-алара, парткомнара, «Сельхозтехника» холбоһугун са-лыттата от хомууругар бэлэмнэнигэ көрүлүүбүт үлэ-лэри сүбү күннөргө ситэрэ охсор, бэс ыйын 25 кү-нү ааспакка сиилэһи уонна сенажы угуууу сара-кыыр, от ыйын 1 күнүттэн хөдүһара маасебайдык киирини хааччыйар эбээһинэстээхтэр.

Партия райкомун бюрота уонна райсовет неопко-ма от хомууругар совхозтар, отделениелар, эвенолар социалистическай куоталаһыларын усулуобуйаларын бигэртэттилар, районполком оройуон хаһаайыстыба-най тэриктэлэрингэр уонна государственнай учрежде-ниеларыгар сүөһү аһылыгын соботуопкалааһынга чопчу былааннары-соруулаһтары тирдигэлээтэ итинэн сүөһү аһылыгын соботуопкалааһын иһин эбии төлө-бүрдэргэ рекомендацыйалары өгөрдө.

Совхозтар партийнай уонна профсоюзнай тэриктэ-лэргэ социалистическай куоталаһыны усулуобуйаларын хас биирдин, отчутка сийилин быһааран өйдөтөр уон-на өлөрү толорууга кинилэри күннөтэ түмэр, тэрийэр эбээһинэстээхтэр. От хомуурун биримэтигэр полити-ческай-маасебай үлэ бүтүннүүтэ хөдүһара, хомуула-ры оттууларга кининэн ытыллыахха. Хас оттуу-эвено аһсын политтэрийбэччи, политинформатор уон-на агитатор сыйаарыахха, нэдиэлэ аһсын бөйө-буой аһток таһаарыахха, көрдөрүү дуоската үлэтиллиэхтээх, хаһааттар уонна сурунааллар тий-гин быспакка тирдигилиэхтээхтэр. Отчуттар ортолоругар социалистическай куоталаһыны тэрийиңгэ аһын бо-ччот уонна өлөхтөөх радионан бириилэр улахан оруоллаахтар. Партийнай тэриктэлэр маасебай инфор-мация ичи средстволарын миэстэргэ сатабыллаахтык ту-һаныахтаахтар.

Культура учреждениелэри отчуттар ортолоругар агитбригадалары, көһөрүлэ сылдьар библиотечналары тэрийиэхтээхтэр. Кинесет дирекцията кинестановка-лар былаан-график быһытынан үлэһитлэрин сити-һиниэхтээх.

Сүөһү аһылыгын соботуопкалааһын—обществен-ность бүтүүнүн дьаалата. Оройуон хаһаайыстыба-най тэриктэлэргэ, государственнай учреждениелэри ту-һааннаах совхозтарыгар, отделениеларыгар сүмэһин-нээх уонна дөрөххөй аһылыктары бэлэмнээһингэ хо-муур бастакы күннөрттэн активнайдык көмөлөһүө-төөхтөр, райсовет исполконуунак бөриһинит былаан-на баладан ыйын 1 күнүгэр дьэри булгуччу толоруох-таахтар. Былырын шөптөөх тэриктэлэр күүстэринэн оройуон үрдүнэн барыта 517 тонна от кэбигилиһи-тэ, 505 тонна сенаж уонна 54 тонна сиилэс утулгу-бута. Туһааннаах хаһаайыстыбаларыгар ордук үчүгэй-дик өтүүт комбинатын, оройуоннаады балыһа, өлөх-дьяһах комбинатын коллективтара көмөлөспүттөрө. Ки-нилэр Бочуотунай грамоталарынан наараадаламмыт-тара уонна куоталаһыны усулуобуйатынан көрүлүү-мөбүл фондаларын ылыттар. Оттоонунга итинтэ-га Сылан, Хоптово, Одуулуун килиһиттэрин обще-ственноба активнайдык кытыбыта. Ол эрээри сүөһү аһылыгын соботуопкалааһынга «Якутколхозстрой» холбоһук ТМУ-тын, райПО курдук бөхөң произво-дственной тэриктэлэр бэйэлэрин былааннарын толор-бакко халлыттар. Быйыл ичи итэрэс хатылааны суохтаах.

Хомуур биримэтигэр отчуттары наадалаах аһыан-үлэһиттэр, атын да таһаардырынан быһаста суох хаач-чыйыыга райПО бырабылыаһына, үлэһиттэргэ эми-нэн көмөлөһүүнү тупсарымга медицинскэй учрежде-ниелэр, өлөх-дьяһах өгөлөрүнүн хабыыга туһааннаа-х тэриктэлэр эрчимнээх дьаһаллары ылаахтаахтар.

Тыа сириг бары үлэһиттэригэр тирээн кэлбит сү-кэи суолтааах хаһаайыстыбанын хампааньына—сүөһү аһылыгын соботуопкалааһыны бары өттүнэн тэ-рээһиннээхтик ытыһыттан уонна онон пятилетка бас-такы сыйыаһаагы государственнай былааннары хал-бага суох толорууттан ордук эппиэттээх сорук, орду-быһаарыахха үлэ бу күннөргө суох. Партийнай тэ-риктэлэр, коммунистар, оройуон бары үлэһиттэргэ об-щественнай сүөһүгэ бастың хааччыйыахха дьон аһылыгын хааччыйыны активнайдык ылаахтар-туох кыахларын барытын огоруохтара дьон ССК-райкома эрэнэр.

Үлэлхиттэр депутаттарын XV ынгырыллаах оройуоннаабы Советын ахсыс сессията

СОВЕТТАР ҮЛЭЛЭРИН БОЙОБУОЙ ПРОГРАММАТА

Райсовет исполкомун председателэ таб. Р. Р. БУРНАШЕВ дакылаастыттан

[illegible]

Иттиги бардык а багытты өркөтүүгө мукт. алар өз Советтарынан үлгүлөрдөн көрүүгө сун. Оройуонналар сенин шайланып турардын Советтар сессияларына делегациялар мунунакта ргыт а р экономика үчүн култура сайланып баштагындай бопурууларга балачка булаанып кеттир дүүрүлөңдөөр буолулар. Советтар үлгүлөрдөн нурут таланып махтарык багыттар үсүс өтө активнайдык кыттар, кинилер башкарааччыларын кытта си бастарга барыргөн инар. Ош оройуон Советын уонца Хабах сымт. Чакыр. Хатылы, о. д. а салысоветтар үлгүлөрдөрдөр. Бу шайланып турар Советтар сессиялары, инспектор мунунактарга барып кетер, шытылалар, элорго булаанып кеттир бопуруулар мунунактар башкарып кинилер дүүрүлөңдөөр. Ол да шайланып турар өтдөдөнөдөр экономика шайланып турар, сени шайланып турар башкарып кинилер дүүрүлөңдөөр. Советтар башкарып кинилер дүүрүлөңдөөр.

Дахиллавы дүүдэлэһингэ бастахынан тыл эппит тыл хабаа бичигтэбэтын үпрэелениетын ыһаабынай агронома В. Ф. Ермолаев сир олоһунтун культураһын үрдэтингэ селскай Советтар бичкеччы ороһоллоро, иһин хаачыстыбатын көрүүгэ комиссияларым төрийлээ үлэстөллөрө, иһин инжигэргэ маллар уһаайбаларыгар парниктаах, теплицаах буолалларын ситиһэллөрө наадалаһын иһаа.

Райсовет исполкомун культур-
та отделын сайбэднессай депутат
М. И. Мандиной культурнай
ырдагтар үлэни тарийнгэ Совет
ар оюолшрыгтар үбхтөөй турал,
түүсүлүгэр үлэлэригэр күнэтэ
бичигүү оюоруу мадаалаагын
хата. Итинтэн сайгыг киби Мү-
улай сельской Совета культури
үрежденнестарын материалый
изатын бөбөргөтүүгэ, үлэлээх
адрлары бөлөмнөөһингэ элбэх
тэни ылытарын бэлитэстэ үөннэ.
Совет хэлэбурун атынтар бэ-
лээлэлэригэр ымырда.

Най хамгийн ихээр сонгох ирээдүйтэй байдал нь үндсэндээ өөрчлөлттэй байдалтай байдаг. Үүнийг үндсэндээ өөрчлөлттэй байдалтай байдаг.

Од элсэри бэлэйдэнхэ снэ
хүснэ зэмдэхэ буюдхатах,
өрөөдөн кэжэ одоогоох Сосотто
рын тэригэр-малсабай үзэхэри
гэр элбэх итгэстэр уонна хоту
туули бэлдэр.

[illegible]

Төрийн-массабай үзэсн кэ-
нони сымларга бэлэччэ сэрү-
нүт Советтартан Мугудай селсө-
пета (исполком) председател
Синцен Г. Н.) проиваждство сү-
рүн салааларын кэдыүүтэрин
үлэтэри сүтннэ илнх. Барл
Маркэ аатынан сөххөч маннаары
өдөлөннөхкытар бийлэ үүт өлзө-
лөй шамын да, бигир фуражнан
ынахтан ышылда да, үүүү государ-
ствода туттарам да быланнар
ыраарынан толоруллубахка илэл-
лэр, кыстыкка илэнмэлдэбэт
эбэбээтэлэистибэ зинэ төрүшнн,
синамэлэнкхтөөх уонна сымтарга
ылмахтөөх 800-чэки илэхтан тө-
лөк тигээбэттэн бларэ-сүбэ 269-
чэки бөлөхтүлүмнэ.

Одбуууун сэдэсөөтэйгэр (мөхөөлөн) председателэ Софроний (Ф. Р.) тэрийн-мэсээсий үзэ адыг мэлгэх түрүктэх. Баста-
лланмай комиссиалар үгүстэрэ үлэзэбөттөр. Депутаттар бэл-
бардлагчыларымсар отчуоттааилы

«Якутхозхозстрой» холбойук ТМУ-гын начальнига Н. В. Спасский бэйгэни этинтигэр совхозтарга илһитиллэр тутуулары туһамынаах селхозветтар көмөтү күүһүрдэллэрин, туталачылары сөнөөх олоһор усундубуларыннан хаат-пыйыга быһаачы орооболлорун көтүбүлэ.

«Икутсельстрой» трест ТМУ-ын болуутууныктарын биригдэллээр депутат М. М. Смирников Амин эрүс суннагунан тизэллэн крэлбит түгүү матырыйлаалларын миастага тааһыга техника тийиббат буулун түгүс харгыстар тахсалларын бэлэктэте. Итинан сиббэстээн киши туутуу учаластагар оро-буун залгаайстыбаннай тэрилтэлэрин өттүттөн көмө наадатын, «Сельмехтехника» холбоотуу ТМУ-ы сиппалас чадастарынай хааччыларга кээлэлэ илигини тубуу-нан өттө.

Хайлахын сэлсхийн Советийн
исполкомун председател М. С.
Леонтьев бэйтэйн этгүүн Со-

иара бэлэвчинлэхтэйг төрчиллөбт. Сессиналарга да, исполкениларга да найлнлж, ялорзу, савхард произведствотын төбүү болну руостара алаачинлэн дүүдлж билилбэттар, үксүн битархай, алхан ийэр сувдталах боинг руостар дорталлол. Ол үгүүгүр минн селсөөлөр, хинн икөөл комун оруода пробилларин ктр дүк үрдетила илк. Эконемини йнл сүртүн салматын — тиза хл биллэйснбатиын үгтлэх боинг руостарин Сылалх уоинн Бахын селсөөлөвтара жинн сэрхэтин дүүдлблэлэ.

Үгүс сельсоветтар бийбәрдаччылар, шакастарын толорууга, депутаттар тууланнаах зокруктарыгар отчуоттааһынарын ээрийингэ билигин даамактырадынын ситэти суох үлэһиллэр. Элбэххэ тирдаммакка аяа, холобурга Чурапчы сельсоветын үлэтин ыһын көрүүбүс. Манаа Совет үгүс депутаттара бийбәрдаччыларын кытта бийыл көрсүһэ илэстэр, сорох депутаттар, эл ийигэр салайааччылар, Совет үлэһитигэр ааһына кыттыбыттар. Ой курдук. «Иркутскэлектрострой» трест кэбэ сымдыар механализациянай коллегиятын начальнига таб. Бейнес М. М. сельсовет ээсиннарыгар сымдыбат, бейэтин депутатский эбэһинэһини иелэтхүк толорор. Уорсайман, аройуон сельсоветтарыан 330 депутаттарыттан дыл баччытыгар диари 36-ча аяа кили бэйлэлэри бийбәрдаччыларыгар отчуоттааһыттарыан соһтооһунан аагар хайдах да сатамхат. Аройуон Советыгар бу итэһэс эинэ сыйымааах. Сыл апарга түмүктөнөрө субу кала. Советтар исполкомдара депутаттар бийбәрдаччылары кытта сибэстэрини бөрөгөтүүгэ арчимнаах даһаллар кыллаллар. 1934а.

Бийыл олунньу мй 17 күнүгэр Саха АССР Верховный Советта Президиума билиги ырыыаһунат Советтарын бастайааннай комиссияларын үлэлэрин туһунан бопсуроһу дьүүллэспитэ. Онон, ырыыаһаабы да, селскэй да Советтар бастайааннай комиссиялара көккэ үлэлэри ыытталларын сөргө, бу дьалааба элбэх

песттар тэрийэр маастабай үлэтэ-
рингэр туһаайда. Кини салаллар
Советытар бастыаанньык комиссия-
лар быһааннаахтык коматы-
лар буолулар, мандатный комис-
сия депутатылар пайлланньыга
отчуоттааһыннарын тэрийэр, про-
изводствого быһаччы кыттар де-
путаттарыа хытта үлэлиир. Быһа-
барлааччылар нахаттарын төдө-
рууга үтүмнээх үлэ ыытыллан,
сельсоветка кирибит сурун на-
кыттар толорулуунулар.

—Болхуолэктэри туйсарынгга
оройуонига таһаарбыт ытырымбыл-
тын олоххо киллэрбүгэ үлэ
ымыталан эрэр,—диэтэ Карл
Маркс латыннан сорххо Баххы-
гады отделениетын биритэдын-
до Т. К. Слепцова. —Бу күнүм-
үрү туругунан 8 дана ытырату-
ралаана, 16 мал дьыктэриг эм-
бүлүгэ бөлөмүөннүлэр, кыры-
салаанын, ытыктениктары өтө-
лүү ымытыла турар.

Итнтен салгым депутат ног
та, колер-барар дың эра та-
рыччы илар буоданнар, нэни

[illegible]

Онуг дэтигэйгэ бастааг сымга-
тар Бахей нэбилийнэтиг общест-
венноба нэбилийнэтигэсх дуу-
нары тунсараг өнгөрүүтэ, кытаа-
вахтар өрдөрүнэр үүтү тосудар-
створа туттарыгэ сымгалэсх
керүлэнишээр өнгөрүдэр. Оло-
гу сир зайы дымаланан өйөөдү-
гү тэригэрбэи шала. Огтон бэ-
тингигэ бу дымалаа биллэр
дөөтөр битаарыг, көхүүнүг сү-
лэишээрбэи чэхчэлэе бэлдэр.

Бу нэгдэлтснээр уонсаймнан, 1976 онд чухам, оройн эхэ-
дэмжлэгийн уонна культурын
салтны саймнармалга олохтох
Советтар төлөрөөхтнх үзэлдэр,
тэрийнхтнх дымалдэр элбх

Шыныкка оңго саздентик тнврдлнлн
он, телефон алдынанга үтүс
түк тахсарын, ол тутта оңоһул
шубанка сыбзос быстан хааларын
критикалаата уонна бу бал-
ыаннаның тунсарыма бичачи
чалаларын иларга этта.

Коммунальнй предпритиелар онна тунсаран огоруу комбина-
цын уланига В. А. Манаров Чу-
вакча салгынниелтин тунсарынага,
релиниениелтин уулан хаачы-
нынага, ирааиырлар-чобдигирлар
улаларга баар угус итарастарга
ресеня кытчыллахтарын болром-
елтин тарта. Турууларга сиега-
проект документациалары нил-
дизбатытан угус мейой тахга-
лын болмозотго.

Ордуун селскай Советын
исполкомун председатели Ф. Р.
Софронцов кайсылканка кыттылар
элдерге Совет исполкома, депу-
таттар кыттылары тускан ий-
рин түмүгөр аргыон, кинин, си-
басс үдөлөр саргаксийбитерин
ушунан көрсөтө. Бөлүмдөк кизи
улусатын тунарыкта буор ку-

[illegible]

СССР XXV сессийн үүрэгхата — Советтар үлээлэрийн бейбубой программата. Бу сүлжээн улахан партийнай докумуннарилан саайтаран тэрийэр хаасабай үлэ тилэи үөһнэ нэлэлэрийн тунгараан ийни, киини произвөдствөдөдүүүүн салгыи урдэтин өрө үгөн бари олохтоох Советтарян, киинээр депутаттарын итхэи мээрө. Партийнай съезд үүрэгхатаинан сөблөзвөн хаачыстаба өһнө көдүүе итхилэктэин бэсэкии сылын государственнай бэлэиннарийн үөһнэ социалистөөсэй эбөөзэстэдиетибэлэрийн сүтэннэлэхтэи төлөрүүүн хаачылайыи — одоохор Советтар улаан суулталыих үтэлэтиилэбүр өрүктүр.

ууга мнхыг туур. Иэр уу-
у шэбдигирдэр туугар бидхыг-
а түгүүг элбх сүбуотуньук-
ар мнхмаллалар.

[illegible]

Сессия дүүллэлдлийг бон-
уурса тушаалнах бичлэг-
мны ыланга.

ССНП Х Х У съеһин
уураахтарын—олоххо!

Ө Н Ө Н У О Н О Р У У К Э Н И И Р

Олобу-дьяһабы хааччыйы комбинатыгар

Үрдүк күүрээннээхтик үлэлиллэр

Олох дэвхэх комбинатын үлэгчлэлтэрэ партия XXV съёһин уураах тарын олоххо нилээрнэгэ мүргөөмизээтиг турдуннулар. Бары сыах тар, биргээдэлэр социалистическай муэталаһыыга киирсэн үлэгчлэлэр. Омус пятнелетна бастай сылын былааннарын болдообун иһингэ, толорору таһынан, олохулар бөрдүүксуйа хаачыстыбатын нийцээрэгэ соруктанабыт.

Хэлэн саяаларга нэхилийнхээ өгөнү оноруу нэгтгилнээ. Билигдн 30 ча арааг нөрүннээх өгө оноруулар. Олор истригэр тагаһы сабы, бэргэһэни тигии, ыалларга элентрическый уот проводтарын монтажтааһын, дьэни тутуу, мотоциклары өрөмүөннээһин, оттук маһы, мууһу тизьэн бизрии, сувенирнай онорууктары оноруу уо. д. а. курдаунтар кинрэллэр. Быйылгы сүл бизс ыныгар 94,3 тыһыынча солкуобайдаах өгө онорууллуохтааһын 1900 солкуоба дьынан эһардыбыт, онон сорудахпытын 102 бырыһыан толордубут. Ордун үчүгэй түмүгү атах тагаһын онорор сыхах, оттон иис сызгыттан бүрүүкэни тигэр биригээдэ былаанын 118,6 бырыһыан толорон ситистэ.

Салаабы үчүгэй хаачыстыбалаахтык тигэр, өгөрүр узина күн-
нээби, ыйдаабы сөрүдөхтөрүн мөлдөн өлөрөр кистэннээннөр, атах
тантаһын өгөрөөччүлөр, өрөмүөннээччилэр, бэргэлэни тигээччилэр
эксаванара элбээн иһэр. Ол курдук, бизс ыйдаах былааннарын
А. С. Федорова 109, М. И. Неустроева 115,7, М. А. Петрова 118
бырыһыан толороннор куоталаабы ииники күөнүгэр сылаааллар.
А. Г. Ононшикова, М. Г. Титова салайааччылардаах Мугудай-
даабы узина Дирингээби филиаллар үчүгүйдүн үлэниилэр. Опы-
таах рабочай А. Е. Захаров биригэдьинирдаах сваркалыыр агрегат
сөрүдөбүн 131,5, сибээки өгөрөр сыах (Татьяна Матвеева, Любова
Семеновна) 121,3 бырыһыан толорору ситистилэр. Мөксин Монас-
тыров салайааччылаах туттааччылар дьон-сэргэ махтаһын үгүстүк
ылааллар.

Бийнги үзэсбүтнэгд улахан мэлэйннэн техинна абысаа буолар. Сотору биир автохэшинна нэлэхтээх. Отгон 9 сыллаабыта нэлбит соботох трактордаахпыт быйыл списаниага табыста. Онон трактора гүөх хээллыбыт.

Ойло-дүйнэх комбинатын рабсчидара, инженерий-техничес-ий үлзһиттэр хаачыстыба уонна нөдүүс патиеткатын бастакы сылын былааннарын ахымны 25 күнүгэр төлөрөр орунтаахтар. Ог иһин баар ылаахтарбытын, резервалзрбитин мунутуурдук туһа-нарга, бородуунсууыны бөддьөбөр уонна хаачыстыбалаахтык өнө-поого ыһанабыт.

Рабочайдар бизэбит бигэ тылларын чигэстээхтик толорор туһугар дууһуурдары улахан.

В. МАКАРОВ,

применят директора.

„Эргизикэ, общественной аһылыкка, олобу-
дһаһабы хаачыйыга үлэ хаачыстыбатын,
туттааччыларга уонна кинилэр наадыһыларыгар
сыһыаннаһы проблемата өссө сытыытык
түрүр“.

(Л. И. Брежнев, партия XXV съезигэр
КК Отчуотунай даңылаатыттан).

ЭДЭРДЭРГЭ ТИРЭҢИРЭБИТ

Олох-дэвхх оройуоннаары көн биһигилэр сүүрүһүнөн ыччаттар үлэһинилэр. Олохтоох көмсомолскай төрүтэ 26 чыһаһыах. Бу улахан күүс биһиги тирэхпитиээн буолар. Көмсомолцтар бэйэлэрин салайааччыларынан иһэтэһиэ. Альбина Федорованы талбыттара. Кинилэр биһиги төрүтэ иһинэн да, оройуон түрүтэ да ытыллар араас дьаһаһларга, суубутунууларга аккаһаһыа кытталлар, үгүс өбүһөһөннэй үлэһи тотороллор.

Комсомолецтар байлэрини билислэрини-көрүүлэрини үрдэтингэргэ кыһамадлар. Ол курдук, политическай үөрэхтээринининэн бары хайылыныбыттара уонна ситиһини-лээхтик түмүктээбиттэра. Быйыл 5 кыны үлэһи-үлэһини ытчал киниээни оскуолатыгар үөрөм-нүттэра. Кинилэртөн Рита Яковлева IX кылааһы хайылы-уһа бүтэрдэ. Оттон Мария Неустроева, Татьяна Матвеева, Мария Ефимова, Любовь Семенова XI кылааска госуларственнай экзаменни ситиһини-лээхтик: туттара сыл-дыбаллар. Кыргычтар бары салгына үөрэххэ барар баалаахтар.

Е. НОГОВИЦЫНА.

Куоталаһыы — хамсатар күүс

Халмаастыба уюша тудуугу
иттиселестиге баарадай сорунта-
рыя ситинишлээхтэ: толорууга
социалистическай куоталааныла-
ры таба тэрийи улахан хамса-
тар куулууну буолар. Олох-дьа-
лах комбинатын рабочаадыра
бийыл иккэ сымаларын кыллыа
Алексеевскай уюша Анна про-
фсоюзкарынааы биар идэлээхтэ-
рин кытта социалистическай куот-
алааныга иккэсэ үлэллээтэр.
Ааспыт сый түмүүнүн бийиги
үһүс тогууун көбөрүүдэ сым-
дыар Кыһыл атыамны идлээ оло-
робут. Бийыл сый агарынааы
түмү: Алексеевскай профсоюзга
таһаарыллаа. Оһо урукку
ситинишлэригитин иккэ ачаттар,
кыайыыны мүччү тунпат сорун-
таахыт. Ол диин бу куннэ-
сый агардааы эбэрэсталистги-
битин ула бары көрүкүнүсүр
толорор тубуугар үлэни-хамнаы
тэрийэйт.

Снахтар, биргэдэлэр, бир-
днэлэн рабoчaйдoр ннхн ард-
ларьсгaр ытгыллaр сoциaли-
стeскaй куoтaлaнмьгa бaрьтa 71
дaйн ытгaр. Түмүк ый аайм
снoбуллaр. Отгoн квaртaллaр тү-
мүктэрэнэн кaйыгaлaхтaр
oкyобaй бэлнэтэнэллaр уоннa
бирнэмийэлэнэллaр. Бaстaбыт
сыаххa көбөрүллэ ытгдлэр ыг-
нeд итгэннэ 50 сoкyобaйдaах
бирнэмийэ, отгoн кaйыгaлaах
бирнэмийэ ыгнeд уоннa 30
сoкyобaйдaах бирнэмийэ тутт-
быллaр. Куoтaлaнмьгa бирдн-

дотон багтаагчидтайг маань
хэмэйдэг харцангй бүрхэм
Нээр олохынмутаа: бигр ба
тайн мнэтэ — 25, нийн нийн
мнэтэ — 20-аа, үс үсүе мнэ
тэ — 15-ийн солхуобай. Сял тү
мүгүннэ социалистическай ку
талаһын нийгмываахтар үг гд
коммунистическай үлэ удари
нын бочуотгаах арга нэгирлээ

Социалистической хуудалааныг
та институтын дар М. Н. Лыткин
на, Мугудайлаары Филиалтан
М. С. Сивцова, атах тагальни
гичагч В. В. Пазомова, стаяр
дар Н. М. Попов, С. Л. Туран
тава мэдэл үрдүн хөрдөрүүлэри
синиллэлэр. Сэл биеэ ийин тү
мүүнэл атах тагальни өнөрөр
фотографи элахтар, сварка
лын агрегат, туузу биргэстэй
соруудахтарын лалла аһар
ниллэлэр. Олох-длаах комбина
цын административта, партий
най, профессиональ тэрлэлэлэр
бир үлэит хас да идэи бай
лааһыныг, сайааны, бастын
олохтооһына сүүрн болгомо
дорч уураллар.

Бийиги бастамы учараттаа сорукпутунай опус пятадети бастамы сылын былаанпары ула бары көрүнүштөр боздону ичиниз толорор туһугар социалстическай куоталаһын да тааһыһын ассы илгитин булар

И. ШЕЛОМОВ,
профсоюз местному
председателю



Бу снимокка эңиги инстан-
ция Татына Павлоена Тура-
гасовани көрөүт. Киме оло-ба-
бал көйүмтүмөр тапкы да сы-
мем үлгүсү. Ол бычаккы туга-
ры бычаккы, эбелдүүлүктө-
түп талорботоо мыйа, марталы
суох. Сыл бизс мыйнаагы сор-
додым 1918 бырымды талорон,
социалистический күрөтөлүм
инники күрөтөлүм мыйа.

Бэлэгийн өмнөтөөх үлдэнт гол-
ом илбэнт идэгтэйгэр эдэрдэри
үйбэр. Овдран тобаарал боро-
буукейята хаачыгтэбалаах буо-
ларыг сүүн болзолотуу
уураар. Кип үлэгтэйгэр-зоминкы-
гэр үтүмэнчээх сымланы агыг-
тарга холбоурунам буолар.

П. Оконешников фотодра.

КОММУНИСТ
САЛАЙАР
СЫАБАР

Атах тэнгэрийн өнгөрөө гяах
сүл бизэ мыйгыр 11500 сол-
куобайдаах бөрдүүксууяны
өнгөрөн таһаарыхтаахын,
17300 солкуобаймын тохор-
до. Итгэн сүл агардады
кирбэн хайзы-үйэ мэмдын-
на. Ол иһнгэр, соруах атах
тангын өрөмүшээһингэ
4100, тигингэ 1700 солкуо-
баймын аһарылына. Манна
сүрүһнээн таба унтыллар, уба-
на тыһытуан бачыныкалар,
тангс өгөрбөстөр тигиллэлэр,
ууларыллаллар, араас өрө-
мүш улаалар мыйгыһаар.

Бу ситийчилэргэ Варвара Пахонова, Мария Ефимова, из-киниктардээхи билиалтар үлэһиттэрэ Семен Львов (Одусуун), Лидия Носова (Хатыла), Федора Ононенишкова (Мугдай), Елена Пестерева, Николай Павлов (Дирин), Альбина Евграфова, Анастасия Нелова (Мурун-Тымынаба) үтүөлэр-онолоро удахан. Кинилэр тугах үлэлэрин үчүгүйдүк бигэр уонна тарилталарын, кэстектиктарын иннилэритэр эппиэтинийа дирэктиник өйдүүр буоланнар, ытыахыт эбэһэ-таһистыбаларын мадды аһа-баллар.

Бу дэгуе коллективы коммунист, опытных үлэһит К.И. Нөгөөнцана салайар. Санах уениа индустриалардаагы индустриаларга үлэһиттэри таба аттаран туруоруу, киһилэр үлэлэрин солгоохтук тэрийиэ, матырыйаллаһыан кэмтэе хаачыһыны, үлэ хаачыһыны, хаачыстыбатын биригэмэһиэр контуруоллаһыан, ыйыһык-кардывиэ, субсидияһыа биригэмэһиэр уталаһыт абзаһыһыа. Ити түбүктэе Бидоһия Петровна таллаһ-хототутан, коллектив таллаһыт-хототуе үлэһитиниа ситиһиэ.

Кийдларас коммунист хо-
чулуктаа орууда үүсүтө
Ч. Н. Ноговицканын үлөмү-
төз убактысынаарынан, кини
чынарын, сүйөтүн ишканалары-
нан да көсөр. Кини мөт-
дө сазайар сызын үлөмү-
төдөн өртөтөрүтүр салылаач-
чы, ошон ким кызылдан кы-
бит, сурашпака ара, атак-
тапканын оңорор сазактан булган
сөз. Бириндөөдөн ленин-
стөөнү атактыыр ханын кы-
лашаттар баалдарын, кимнө-
түөх тийбөтүн ыбыздаларын
билер буолан, үлө түрөн хан-
дыкта тахсыбат. Коммунист
сазайар сызын өңөхүктөтүн
халыктыбата үчүгөдөн түчү-
нан дон көпсөтөрүн үтүөтүн
көтөдүн. Нөһилинүнө ити үр-
дүк сызанабылган пиникитин
дабаны мөддө ыдыахтарга,
өсө табыларылдаахтык, халы-
кыстыбылдаахтык үлөдөхтөрү-
лүк азыраахтык.

С. АЛЕКСЕЕВ.

Наргара Вассильсана Пазомона биес ыйдаах булаанын 140 голкубайынан апаран, соруда-мын 108 бырыһыан голорбос. Ки-ни онорбут атаҕын таастара дүрүдү тааччыстабылаах булам-нар, нойулуһунки маастам-нылар. Олонттоох үлэһит онус ла-тиһаҥа бастаах сыһаар ыһам-ныт абайаастыктыбыттан голорор-туһуулар түһүһүр. Ол иһин со-циалистический куотулаһыма-ныһан үлэһит.

[illegible]

Сумма: П. В. Натанова.

